

ETH DIARI


Numerò 61
Diuendres 19 de març 1999

HUELHETON


DIARI

D'ARAN

Prètz: 50 pessetes



ETH REGIDOR DER AJUNTAMENT DE VIELHA, JOAN RIU, SAGE DE PARAR ES ÒBRES DERA NAUA COMISSARIA DES MÒSSOS



Deth darrèr mes de deseme eth regidor e alcaldable d'Unitat d'Aran en Ajuntament de Vielha-Mijaran realise gestions, pressione e denòncie era situacion de naut risque de possibles accidents enes òbres deth bastiment dera naua comissaria des Mòssos d'Esquadra qu'e ena gessuda de Vielha, ena cauçada en direcció tath Baish Aran. Concretaments, eth perilh ei consequéncia de que se tralhe dejós d'ua linha de nauta tension de 110.000 quilowatts. E en ua òbra a on hèn bastisses e se botge fòrça materiau de construcció, de plan e diuères proporcions e mesures, ei un autentic risque de collisionar damb er hilat.

Riu, dempús de denonciar era situacion per escrit ar actuau alcalde Calbetó, de demanar un informe tecnic dera companhia electrica e

de sabé-ne finaument eth resultat, se presentec delàger -amiat pes camères de TV3- ena òbra dera comissaria entà demanar era paralizacion immediata des òbres. Sabem que si guec convidat a marchar deth terren, e aué encara i tralhen.

Era empresa bastidora ei COMASA qu'eua ua empresa privada qu'a er encargue de GISA entà hér era comissaria. Tanben cau saber que GISA ei dera Generalitat de Catalunya. Er informe dera companhia electrica, en aguest cas ENHER encara qu'ena Val actue FECSA, a provocat aumens ua carta ara companhia constructora e un fax entà deishàne constància en Ajuntament de Vielha. En fax-carta -que mos a notificat era companhia electrica a traüers dera sua seccion de nauta tension- era companhia notifique eth besonh

dera suspension immediata dera òbra peth naut risque d'accidentalitat a consequéncia deth cablejat electric.

En hereuer er alcalde Calbetó contestau per escrit que non ère competéncia der Ajuntament eth contròle des distàncies enes linhes de nauta tension e era zòna d'edificabilitat. Calbetó didie agèr ara premsa que non auie cap fax-carta mentre qu'era companhia didie que l'auie enviada. Era Generalitat, a traüvers deth Departament de Trabalh e dera sua delegacion de Lhèida, ditz que non a competéncias. Per un autre costat, Inspecció de Trabalh de Madrid seguis damb un absolut silènci.

Ath delà deth vedible perilh, calerie apuntar eth greuge comparatiu qu'a de construir sense preocupà-se des tors electriques -coma d'ua auta banda mèrque era normatiua.

Aguest greuge ei en toti es propietaris qu'an de construir a traüvers deth plan parciu de Mijaran e que se les a obligat a passar pes paramètres de mantier ues distàncies tant verticaus coma orisontaus des linhes de nauta e baisha tension. Distàncies variables segontes era longada de çò que se ditz eth *vano*, o sigue er espaci ocupat per hiu de nauta tension quan hènt corba se botge peth vent. Dempús de tanta irresponsabilitat d'escandal -COMESA, Generalitat, Ministerio, Calbetó- eth regidor dera oposicion, Joan Riu, ac aclar: "O paren ja, o deluns les denonciem en jutjat".

AUÉ SE CELEBRE EN LHÈIDA UN COLLÒQUI OCCITANO-CATALAN

COLLÒQUI: UNIVERSITAT E ACTIVITAT TRANSFRONTERERA EN EUROESPACI OCCITANO-CATALAN

Era Fundació Occitano-catalana, era Federació Occitano-catalana, er Arxiu Occità dera Universitat Autònoma de Barcelona, eth Cercle d'Agermanament occitano -catalan, e eth Departament de Filologia Catalana dera Universitat de Lhèida organisen eth collòqui *Universitat e activitat transfronterera en euroespaci occitano-catalan*. Aguest collòqui aurà lòc en Institut d'Estudis Ilerdencs aué. Un viatge finalisat eth collòqui, e en madeish lòc, i aurà un acte de presentacion titolat *Eurocongrès 2000 des espacis occitans e catalans*, deth quau vo'n parlaram més entà dauant. Començarà eth collòqui damb un acte de dubèrtura entàs nau deth maitin. Ara seguida, entàs 9.30 e enquisas 11.30, i aurà dus talhers parallèls: er un titolat "Er Euroespaci Occitano-catalan: perspectives de cambi enes relacions económiques", a on i participaràn Jordi Bacaria, Jean-Claude Juan, Antoni Ventura, Vicent Berdoulay, Patrícia Cicille, Alain Alcouffe. Parallèlaments se celebrarà eth talhèr "Universitat Europea e espacis de lengües m ioritaries" presentat a cargue d'Antoni Rossell, e l'amiaràn Robert Lafont, Georg Kremnitz, Jesús Rodríguez Velasco, Constanzo Di Gironimo e Klaus-Jürgen Nagel.

Es següents talhers, tanben parallèls, ei previst que comencen a compdar des 12.30 damb aguesti títols: "Infraestructures sense termières. Es infraestructures transpirenenques" portat a tèrme per Jean Hourcade, Jaume Font, Albert Serratosa, Jordi Martí Henneberg, Jean-Louis Blanc. Er aute, "Es escambis universitaris coma modèus de futur entà ua Universitat Europea multiculturau: es escambis laguens der Euroespaci occitano-catalan", que serà tractat per Jordi Bacaria, Philippe Langevin, Donatella Siviero, Fabrizio Beggiato. Dempús dinar, e més concretaments entàs 16 ores s'an premanit, parallèlaments, dus talhers: "Mobilitat sense termières", a cargue de Joan

Rojas, Raymond Mourreau, Joan Amorós, Pere J.Brunet, André Etcheléou, Joan-Pere Gensane; e "Er ensenhamant des lengües m ioritaries, era edicion e era creacion literària ena Universitat Europèa", amiat per Enrique Monteagudo, Ma Carmen Alén, Sylvie Wojciechowski, Denis Mallet, Antoni Pladevall, Claudi Balaguer, Jaume Figueras, Alem Surre-Garcia.

Quan toti aguesti parlaments ag en finalisat, entàs 18.15, en calerà trèir es conclusions finaus en tot arribar ath fin finau deth collòqui.

Eurocongrès 2000 des espacis occitans e catalans.

Ara seguida, i aurà er acte de presentacion der *Eurocongrès 2000 des espacis occitans e catalans*. Aguest Congrès sus er Euroespaci latin centrau ei constituit pes territoris de lengua catalana e occitana des següents païsi e regions: er Alguer, Auvèrnha, Andòrra, Aquitània, Aragon, Catalunya, Illes Balears, Lem osin, Lengadòc-Rosselhon, Meddia Pirenèus, País Valencian, Piemont, Provença e Ròin-Aups.

Aguest Congrès, que se prebotge damb ua clara orientacion de futur, ei eth congrès des païsi e regions centraus deth sud-oest dera Union Europèa encarats ar Arc Latin per miei des differents èishi que se i projecten o se'n deriven, junhuts des des origines pes ligams istorics e culturaus prigonds.

Laguens d'un mon cada viatge més globalisat, a on apareishen nauis blòcs economics basadi ena emergéncia e en dinamisme d'espacis fonamentadi ena afinitat culturau e sociologica, aguest corròp de païsi e regions plaçadi estrategicament laguens d'Euròpa deth Sud, an un naut potenciu de possibilitats d'aportacion en terrens dera recerca, era innovacion, eth desenvolupament e aplicacion, en toti es camps d'ac-

tuacion umana.

Ara Union Europèa li cau un desenvolupament territoriau armonic que, per ua part, reequilibre es desajustaments encara existents entre eth nord e eth sud, e que per ua auta part coësion espacis de progrès a shivau de diferts estats.

Er assolidament der Euroespaci que compren aguesti païsi e regions -ena linha damb es directrius dera Comission Europèa en matèria de promoción de zònes interfrontereres e de desenvolupament regional- pòt representar un ample progrès entà tota era sua poblacion, un melhor nivelament en escampilhament des diuères arees que lo constituïssen e era garantida d'ua Union Europèa més coësionada, estable e equilibrada.

Er objectiu d'aguest congrès, que se harà a shivau des ans 2000 e 2001, ei doble:

- tractar en prohonditat es divèrsi aspèctes d'utilitat entà tot er Euroespaci occitano-catalan.
- constituir organs qu'en avier, d'ua faicon permanenta, poguen analisar, actualisar e dar directrius en relacion as diuères temes d'interès generau.

Era sua organizacion e realisacion ei dubèrtura a totes es institucions, entitats e associacions d'aguest Euroespaci.

Se preten qu'es diuères institucions, entitats e associacions de toti es païsi e regions der Euroespaci occitano-catalan, establisquen vincles e linhes d'actuacion comunes entre eres, non pas solament entara realisacion deth Congrès senon tanben coma enguardament tath futur. Eth cambi de sègle ei ua gran oportunitat entà portar a tèrme ua reflexion en comun e daurir nauis camins d'actuacion que siguen de bon hèr qu'assoliden es relacions culturaus, economiques e sociaus d'aguest Euroespaci, en profit de toti es sòns abitants, de toti es païsi latins e dera Union Europèa en generau.


"MIL CÒRS ENTÀ UN GUARDAR", ES CORBILHUÈRS EN SANT GAUDENÇ

A ué diuendres, tòs ueit deth ser, Es Corbilhuèrs Cantaires de Les participen en ua trobada de grops coraus deth Pirenèu francés en Centre Culturau de Sant Gaudenç. Jos er eslogan "Mil còrs entà un guardar", qu'eui tanben eth titol dera cançon qu'interpretaràn amassa totes es coraus jos era direcció deth music Eric Fourcadet, se preten recuélher sòs entara associacion Retina France, dedicada a ampliar era recerca medicau e scientifica en aquerò que tanh ara oftalmologia e era ajuda as malauts dera vista en tot méter en fonctionament un servici d'assisténcia.

Amassa tamb grops coraus com Musica en Coserans e Carpe Diem de Sant Gironç (Coserans), Ensemble vocau luishonés de Luishon, Ensemble vocau de Comenges e Còrs dera Escòla de musica de Sant Gaudenç. Era amistat en tot cantar de Barbazan, era Corau de Martres de Rivièra e Be Bop de Roède, es Corbilhuèrs portaràn era musica dera Gasconha aranesa en tot interpretar quate cançons deth sòn repertori.

Es components d'Es Corbilhuèrs son "plan satisfets de passar un còp mès entar aute costat dera termièra e portar un 'shinhau' de musica tradicionau gascona, ath delà de collaborar en un ahèr tant important com ei era mielhora e recerca enes malauties que tanhen as uelhs", segontes mos an hèt a conéisher.


Sant Gaudenç ben s'ac vau un viatge.



ESPECIAU COLLÒQUI OCCITANO-CATALAN

DOCUMENT D'ARCHIU

En escadença dera celebracion deth Collòqui Occitano-catalan que se celebrarà aué en Lhèida, d'aguest numerò n'auem hèt ua edicion mès grana e serà regalada tà toti es assistenti ath Collòqui. Pr'amor d'açò que mos complatz recuperar un article originau escrit entà ETH DIARI deth president deth Comitè des Regions dera Union Europèa, senhor Manfred Dammeyer, e que publiquèrem en numerò especiau d'inaguracion deth diari, eth 22 de deseme d'est'an passat.



Eth Comitè des Regions d'Euròpa

Ues regions mès fortes entà ua Euròpa mès fòrta

Era Euròpa des regions ja marche. Era creation d'un parlament escocés s'a decidit, lèu dempùs 300 ans dera acta d'Union tamb Anglatèrra, e es gallèsi tanben vòlen auer era sua pròpria assemblea. En Itàlia se qüestions era reorganisacion deth sistèma federau, en tot qu'Austria considère era reestructuracion der Estat federau e er afortiment des poders des *Länder*. En Soècia, en Finlàndia e d'auti païsi, quaques regions son en procès de cambi o se vòlen atribuir naui poders. Per çò que hè ara UE, se reconeish cada viatge mès qu'ei mès eficaç e practic bastir politiques innovadores a nivèu regionau, amassa tamb es regions, que pas a partir deth centre, tamb era ajuda des Estats membres. Aquerò qu'ei vertat per exemple enes "pactes territorials entar emplec", a trauers des quaus s'a instaurat ua naua forma de collaboracion, mès directa, entre era Comission europèa e es collectius locaus e regionaus. Aguesti pactes poiriens servir utilament de modèu entà ua futura cooperacion en encastre des hons estruturaus.

Era possada deth Comitè des Regions

En instituir eth Comitè des Regions, Euròpa s'a dat ua naua cara, naues veus e un nau pes. Dempùs de quate ans d'existéncia, eth Comitè des Regions s'a convertit en un organ de tipe parlamentari laguens deth quau era representacion personau pes responsables locaus ei era norma. Es membres deth Comitè des Regions son originaris de toti es Estats membres e participen tamb orgull e tamb plia igualtat en funcionament d'aguest organisme, a despart des granes diferéncias de cultura, d'experiéncies nacionaus, de tradicions e de poders democratics. Ei aquiu a on demore era fòrça deth Comitè des Regions. Era desparietat locau e regionau hè qu'es prepauses de legislacion europèa siguen analisades de manèra aprigondida d'acòrd tamb era complexitat des diuersi escenaris locaus e regionaus. Es opinions emetudes peth Comitè des Regions ara gessuda d'aguest procès son uns esturments politics pertinents que, tenguind oportunament, pòden servir de pista entara posteriora metuda en marcha d'actes legislatius enes Estats membres.

Pendent era sua cuerta existéncia, eth Comitè des Regions a endonviat a balhar a trauers des sues opinions, ua possada as discussions politiques enes Estats membres respecte ath papèr des sues regions e collectivitats locaus. Era resulta ei ua preséncia, d'ara enlà, natural e justificada des representants regionaus ena escena europèa. Eth prumèr prètzhet ath què s'a atelat eth Comitè des Regions enes quate prumèrs annades d'existéncia non a pas consistit en definir es regions, senon en permetére era cooperacion dirècta e era metuda en hilat des sòns membres entà integrar es ciutadans europèus enes processi de decision. Se tracte d'un auanç qu'arrés non aurie credit pas possible non hè que dètz ans e que reflectís ben era adesion des pòbles ara idèa dera descentralisacion e dera regionalisacion. Era Acta unica europèa de 1986 a estat eth senhau d'ua evolucion positiu enes actituds des Estats membres tamb es regions. Dempùs, eth Tractat de Maastricht de 1992 a codificat ua bona part d'aguest nau respecte. Era creation deth Comitè des Regions signi-

fique qu'es representants des regions comencen a èster ua fòrça collectiu en Euròpa e non son sonque autors isoladi tamb ua capacitat mès o mens grana de hèr passar idies. Segontes er article 146 (e en foncion des constitucions nacionaus), es regions son autorisades a prèner part enes amassades deth Conselh quan siguen debatutes qüestions referides ara sua jurisdiccion, en tant qu'era introduccion deth principi de subsidiarietat signifique qu'era accion dera Union Europèa ei limitada en toti es dominis a on non a es pleni poders. Aguest principi ei, en conseqüència, valid entath conjunt dera UE e entas sòns organs e servicis autorisadi a toti es nivèus. Ara com ara sonque es regions an hèt valer fèrmament qu'eres son eth nivèu de poder mès apte tà tractar qüestions que les pertòquen dirèctament e s'eth sòn camp d'activitat non patís restriccions, mès qu'ei, ath contrari, en camin d'estiené-se, ei bon entad aguesta combativitat dera que ne son deutors. Es accions comunes qu'es regions e municipis an emprenut laguens deth Comitè des Regions, totun açò, non an pas borrat de cò es diferéncias que les desseparen, ne suprimit es divergències de plaçament en çò que tanh a tau o tau politica, com ac an hèt veir es animats debats der examèn, en session plenària, de cèrtes opinions e a on s'an pogut veir quaques regions afrontades a d'outes. Es desacòrds que soent apareishen en aguestes discussions, còmbien segon es subjèctes o reflectissen es diuersi agropaments regionaus (geografics o tematics). Atau, er anoni emetut peth Comitè en 1994 sus era Reforma dera organisacion comuna deth mercat entath vin a revelat un antagonisme entre es opinions des regions viticoles deth sud dera Union e dera resta d'Euròpa. Un autre exemple: s'eth Comitè des Regions s'a pressat en prèner partit, tamb ua plan grana majoria, entà ua politica activa d'Euròpa en favor der emplec e entara incorporacion en Tractat d'un capítol sus er emplec, eth dossier qu'a estat longament debatut, en gésser de vedenes politiques dessemblantes.

Reestructuracion e estabilisacion

Es quate prumèri ans dera existéncia deth Comitè an estat de traspàs, pr'amor qu'a calgut organizar, en un cuert espaci de temps, er aparelh administratiu de besonh entà assistir as sòns members en sòn trahalh politic, e s'an agut d'avedar ara idia de deliberar sus qüestions politiques entre representants des collectius locaus e regionaus. Era presa de possession deth personau administratiu e politic deth Comitè ei un hèt d'ara en dauant, e aué en dia ei pliament operatiu. S'a creat quaute grops politics tà perméter as sòns members de trobà-se entà esclarir es sues opinions e garantir qu'es nòsti trahalhs contunharàn en ua linha politica coërente. D'un autre biais, eth tractat d'Amsterdam aurà igualment per efecte era suppression deth protocòu 16 e afortir, atau madeish, era independéncia dera administracion deth Comitè, que l'aurà de servir tamb plia leiautat e ua eficàcia maxima. Ena pròplieu etapa que calerà traueissar calerà accentuar eth perfil politic des prètzhet dera nòsta institucion. Es utissi entà hèc ja son, lèu toti, enes sues mans, pr'amor qu'una session plenària constitutiva de heureùr de 1998, es sòns members aproverèn ua reorganisacion des sues commissions, çò qu'implique focalizar, tematicament e politi-

cament, es sues activitats entath trahalh de hons. Gràcies ad aguest cambi, nosati seram capables de respondre tamb mès agilitat as sessions dera Comission.

Grani ahèrs tractadi

Era relacion de tèmes aprovadi enqua ara peth Comitè des Regions (CdR) mòstre que, quantitatuvament, es dedicats as politiques de miei ambient son es prumères; era agricultura e era politica regionau aucupen eth dusau e tresau lòc, seguides pes transpòrts, era politica economica e era politica social e der emplec. Eth numerò des tèmes e era sua desparticion rebaten atau madeish era importància respectiu atribuida as diuersi sectors dera politica europèa. Es quate annades haràn aparéisher d'auti accents, pr'amor qu'eth CdR serà des d'ara consultat sus uns tèmes mès vasti atau que per un nau interlocutor, eth Parlament europèu. Convié, totun açò, de tier en compde d'ara entà dauant certi punts d'un interès politic particular, eth prumèr des quaus e mès important serà eth paquet de propòstes qu'era Comission presentèc eth 18 de març der an passat entara transposicion legislatiu dera Agenda 2000. Aguest conjunt conten ues proposicions relatives as disposicions qu'amien era agricultura, es hons estructuraus e de coësion, es esturments de preadision, es perspectives financières entath 2000-2006 e es perspectives financières corrègides e aumentades entàs hilats transeuropèus. Aquerò servirà de basa tà un debat de grana importància en quau eth Comitè estudiàra era qüestion dera coeréncia entre es objectius assignadi as hons estructuraus e es prioritats politiques qu'an establertes es ciutats e es regions d'Euròpa, com era creation d'emplec, eth desenvolopament constant o era luta contra era exclusion social. Un des problemes importants d'aguest examèn consistirà a extrèir un metòde viable entà reformar era PAC (Politica Agraria Comuna), mès que calerà igualment dedicà-se de manèra especiau a reclamar ua associacion a part sancèra entre era Comission e es collectius locaus e regionaus en toti es aspèctes dera aplicacion des reglamentacions. Aguestes discussions sembla que seràn d'un còp àrdues e potenciaument conflictius mès qu'eth Comitè des Regions a eth pes politic de besonh entà desbocar es compromissi politics que calguen, qu'auràn de fonamentà-se ena subsidiarietat e era solidaritat. S'artehem ua formula que dosifique d'ua manèra eficaç a es interessi representadi en Comitè des Regions, aurém de poder deishar pas a un compromís politic equilibrat en Conselh e en Parlament enes darreries de 1998. Entre es auti dossiers qu'an un interès politic de prumèr orde, cau mencionar es proposicions relatives ath desenvolopament urban, es perspectives europèes tà fomentar es recorsi des païsi e era contunhacion deth debat sus es repercussions qu'es pactes territorials entar emplec auràn ena politica estructurau europèa.

Moviment generau e aliances

Aué en dia qu'era Euròpa des regions a devengut ua veritable institucion, es diuerses regions an d'èster examinades tà veir se son capables de prèner iniciatiu e deféner es sòns pròpris interessi. Actuament s'obsèrve cada còp mès, ua clara tendéncia a limitar era cooperacion entre es regions (cooperacion bilaterau e multilaterau ena màger part des institucions interregionaus), as administracions comunes en Brussèlles e a ua participacion fructifera enes programes comunitaris. Ei just, sense cap de doble, qu'es regions entenguen qu'an uns interlocutors e aliats e sàpien qu'es sòns interessi mès concrèts son representadi, e qu'an fòrça possibilitats d'èster tengudes en consideracion, mès qu'eres non an pas de pèrder de vista eth hèt qu'era cooperacion ei igualment un factor d'assolidament deth sòn plaçament en tant que region e d'afortiment dera sua capacitat entà actuar de manèra autònoma.

Segontes eth pròpri punt d'enguarda, cada observador balharà ua resposta diferenca ara qüestion de saber en quina mesura era importància cada viatge màger des iniciatiu amiaudes entà Brussèlles a estat un trebuc ara concrecion deth potenciat d'autonomia des regions. En agesta atmosfèra conflictiu, fòrça regions s'estimen mès cooperar tamb era Union Europèa abantes que confrontà-se as reticéncies manifestades pes govèrns centraus, pòc desirosi d'establir un dialòg dirècte tamb es autoritats infranacionaus, e demandaran er emparament deth Comitè des Regions entà poder influir enes processi de decision a nivèu europèu.

Era Euròpa des regions a entrat en ua naua fasa e pren forma pòga pòc. Plan auançada balhant as regions ua màger libertat d'accions enes diuersi Estats membres europèus, carrejarà d'auti reajustaments. Evidentament que non i a cap de "doctrina europèa dera regionalisacion" e Euròpa se limite a manar uns senhaus qu'influïssen ena evolucion de cadun des païsi, que depenen tant de factors interns, coma d'istorics e geografics. Aguestes relations assoliden era idia qu'era "Euròpa des regions" ei ua sòrta d'expression abituau laguens dera diuersitat e eterogeneitat que carrega.



Manfred Dammeyer.
president deth Comitè des Regions d'Euròpa dera Union Europèa

Edit ETH DIARI
Familia Colomines
Centre d'estudis VIVÈNCIA ARANESA:
Aula Europa des Pirineus (Val d'Aran)
Carrer Doctor Manel Vidal
locau num. 5
(Darrer edifici/ Ath cant der Espitau)
25530 Viella-Val d'Aran
Telefon: 973641772
Fax: 973640871
E-mail: vivenciaaranesa@ctv.es

Editor e director : Joan-Ramon Colomines-Company.
e-mail: jrc@apdo.com
Informatica e dessenh: Marc Colomines i Nadal.
Equip de correctors: Xavier Gutierrez.
Equip comercial: Ramon Agulló i Teixidor.
Impression: Xerox's Document Center 220 ST d'ETH DIARI
en Viella.
Tirada: 1000 exemplars.